

# ESTI DIARI

Numerò 81  
Dijaus 15 d'abriu 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

## ENTRE ENA POLITICA ARANESA ETH PARTIT CATALAN UDC

### SE CONSTITUÍS ERA SECCION ARANESA DETH PARTIT CATALAN UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA LIDERADA PER AMPARO SERRANO

Ven de presentà-se en ròda de premsa un nau grop politic qu'eis era seccions en Aran deth partit Unió Democràtica de Catalunya. Aguesta iniciativa la compòsen antics militants dera Union Democratica Aranesa qu'an deishat aguest partit pr'amor des acords prenudi per Josep Calbetó tamb eth Partit Popular d'Aznar.

S'a creat ua Comission gestora composada per Amparo Serrano coma presidenta, Emili Sanllehy coma vicepresident, Francesc Xavier Bordes coma secretari e Jordi Caseny coma tresorer.

Se da tanben, com passe tamb un membre dera naua gestora, que personnes non vinculades tamb cap de partit tanben s'an involucrat ath nau projecte.

Era naua seccions d'UDC en Aran siguec presentada e avalada peth secretari d'organizacion d'aguest partit, eth senhor Josep Sánchez Llibre que venguie de Barcelona. Siguec precisament aguest dirigent eth mès dur-aumens enes formes- tamb Josep Calbetó, en tot qualificà-lo d'auer hét "ua operacion de cambi de giqueta".

En generau era crisi d'Union agarrèc desprevengudi es actuaus naus promotores deth projècte presentat, e precipitadament s'a articulat uns prumèrs utissi entà hér politica, restant

encara fòrça causes entà definir e hér.

Eth discors e arguments entà auer emprincipiat aguesta naua dinamica politica partissen d'ua critica politica e umana dera manerà de hér "caudilhista e dictatoriau de Pepito". Se "planhen es formes e manca de leiautat" di die eth dirigent dera Unió catalana, e ath delà higie: "Es hets s'an hét tamb precipitacion, nocturnitat e manca totau d'informacion e transparéncia. Entà mantié-se tamb un poder personau s'a prescindit de tot principi etic, politic e ideologic".

Amparo Serrano, vediblament cansada e contrariada per tota era crisi, apostaua pera prudència, er equilibri e hér es causes de manerà segura. Era exsindica, ath delà dera discrepància politica tamb es sòns antics companhs, e obviament e especiaument tamb Pepito Calbetó, çò que de vertat ère ei disgustada, e en 'petit comité' non podec tier ua emocion enes uelhs que la obliguèc a gésser dera sala tamb era excusa pietosa d'anar tath banh. Interpellat tot er equip dera ròda de premsa, çò qu'ère clar ei qu'eth secretari d'organizacion de Barcelona sonque repetie que "açò se harà com es militants d'Aran volguen; nosati non i entraram senon qu'ac respectaram. Perque èm consients dera realitat diferenciada d'Aran".

Emili Sanllehy hec eth resumit: "Géssem



Amparo Serrano

Emili Sanllehy

J. Sánchez Llibre

d'UDA e potenciam UDC per dues rasons: prumèr pes formes, per com a actuau Calbetó e, dusau rason, perque non volem dar cap de vòt nacionalista aranés ath PP d'Aznar. Aguest qu'eis er autentic punt de vista politic e ideologic deth trincament".

Ei interessant veir es tèrmes e eth goterèr de baisha dera militància e com s'a anat produint aguestes darrères ores, perque en agesta crisi cau compdar lèu en ores e pas en dies: era senhora Serrano siguec era prumèra en reaccionar, en tot dà-se de baisha e convocar ua ròda de premsa. Sanllehy triguèc ues ores mès e delàger, quan encara s'entenie eth còp de pòrta de Serrano, sopau tamb eth baile Calbetó en otèl Urogallo; acabat eth sopar ja marchaua coma militant dat de baisha d'UDA. E ei que quauqui militants an demanat explicacions personaus peth mau tracte que les a dat Pepito.

Tot sembla precipitat, mès er alcalde Calbetó premanic era operacion Aznar ath detalh. Demorec ara dimenjada e as militants discols, o que li podien hér tèsta o massa fidèus a Duran, les comuniquèc era trascendent operacion peth telefon mobil 'a pilòta passada'. Sustot respècte a Amparo Serrano, eth mau tracte e manipulacion siguec vedible, perque amassada precipitadament era copola d'Union, eth senhor Calbetó comuniquèc a toti era abstencion de Serrano ena operacion, çò que non ère pas vertat. En agesta amassada precisament, es dus vòts negatius siguieren es de Sanllehy e de Caseny, aué membres dera naua gestora.

Era militància intèrna d'Union Democratica Aranesa e, sustot eth trabalh der equip dirigent jamès non a estat un camin de ròses e era dinamica presidencialista d'aguest partit ei ara quan s'a dat dera manerà mès crua.

### CARLOS BARRERA, SINDIC D'ARAN, RECEP ETH PRÈMI FECSA-ENHER DE MIEI AMBIENT

En un acte presidit peth conselhèr de Miei Ambient, Ignasi Puigdollers, eth sindic d'Aran, Carlos Barrera, recebie ager ath ser eth prèmi miei ambient FECSA-ENHER. Aguesti prèmis, que neisheuen er an 1993, se balhen annaument tad aqueres personnes o collectius, emplegats dera companyia, qu'ena sua trajectòria professional an demostrat dedicacion entà protegir eth miei ambient. Ena edicion d'enguan s'autregèren tres prèmis intèrns: tara mielhor iniciativa mieiambientau, tara gestion ambientau e entara proteccioñ der entorn, tamb un candidat entà cadun d'eri, e un prèmi extèrn tara trajectòria mieiambientau d'empreses, institucions e entitats ciutadanes collaboradores de FECSA-ENHER.

Eth sindic d'Aran recuelec eth prèmi entara proteccioñ der entorn tamb eth quau se reconeishie eth trabalh hét pera Unitat de Mantienement de Distribucion (Val d'Aran). Eth prèmi entara gestion ambientau lo recebec eth senhor Josep Riera Granés, de Tèrmicas del Besós, pera sua

gestion ambientau entà amendrir er impacte des installations en entorn e eth prèmi tara trajectòria mieiambientau e collaboracion tamb es empreses FECSA-ENHER se balhèc ath Patronat Metropolitan deth Parc de Colseròla, pes trabalhs de conservacion e melhora, entre es quaus se pòt destacar era eliminacion e sosterrament des linhes de nauta tension. Aguest prèmi siguec recuelec peth president deth Conselh d'administracion e bai le de Sant Just Desvern, Ramon López Lozano.

Un viatge finalizat eth liurament de prèmis, eth conselhèr Puigdollers nomenàt era importància qu'a era preservacion deth miei ambient, en tot argumentar que "era revolucion deth sègle XXI serà era revolucion mieiambientau, ja qu'en aguesti moments se pòt observar eth naishement d'ua cultura dirigida ath respecte entara natura, eth desenvolupament sostenible e era preservacion deth miei ambient".

### KOSÒVO: ETH PLAN DE PATZ ALEMAN, ERA ALTERNATIUÀ EUROPÈA



Era Union Europèa assage de nau era via diplomatica entà solucionar eth conflicte enes Balcanes.

Eth canceller aleman, Gerhard Schröder, coma president de torn des Quinze, annoncièc dimèrcles qu'Alemania a dessenhat un plan de patz entà finalizar eth conflicte iugoslau.

Un plan qu'includís era arturada deth huec contra Iugoslàvia pendent 24 ores e que prevé

er escampilhament d'ua fòrça multinacionau en Kosòvo, dempùs dera retirada des tropes sèrbies.

Eth plan includís, ath delà, eth desarmament der Exercit de Liberacion de Kosòvo (UCK). Per prumèr còp, eth borrador intègre a Nacions Unides coma interlocutor en conflicte, en tot copar era preponderància dera OTAN en aguest sentit.

Eth secretari generau dera ONU, Kofi Annan, viatgèc dimèrcles entà Brussèlles entà assistir ara amassada extraordinària de caps d'Estat e de Govèrn des Quinze.

Mès eth plan de patz tanben implique de plen a Rússia ena resolucion dera crisi.

Moscò pòt jogar un papè decisiu ara ora de negociar tamb Slobodan Milosevic e s'es ne-gociacions de dimars entre eth cap dera diplomàcia russa, Igor Ivanov, e era secretària d'estat nòrd-americana, Madeleine Albright, non dèren es fruts demoradi, aumens demostràc qu'es aliadi compden tamb Moscò entà cercar ua gessuda negociada ath conflicte.

## COLLABORACIONS PERSONAUS

P' amor der enòrme exit, fama e sòs que è artenhut d'ençà que hèqui aguestes fantastiques contribucions tara literatura universau a trauers d'un des referents internacionaus dera comunicacion e premsa escrita, m'an conselhat-suggerit-shebitejat-hèt arribar-assessorat que me torna un shinhau mès seriós e tamb ua actitud mès culta e intellegau.

Naturaument è corrut entà informàme de quines an d'estèr, a compdar d'aguest moment, es mies nòrmes de comportament e era imatge qu'e de dar coma intellectuau, escrivian e enquia literat (semble èster qu'un tau Shakespeare comencèc igual que jo). Ja ac è... Resulte qu'ara m'auràn d'agradar es pellicules en blanc e nere e qu'acaben malament. M'è aprenut de

memòria er argument e eth finau d'un film que se ditz *Casablanca* e que se ve qu'ei ua òbra d'art, e tanben un tau Kane qu'è un ciutadan que hège diaris en America e que li anèc plan ben. (D'aguest non me'n brembi dera fin). Ath delà es pellicules an de portar letres, o sigue subtitulades, pr'amor que se son doblades tanpòc non son bones. *Lo que el viento se llevó* en anglés tamb accent de Kentucky ei fantastica, *El tambor de hojalata* en aleman ei ua òbra mèstra, e *Romadefellini* en italian deth Piàmont està ben, maugrat que i a dus actors nòenzelandesi qu'an estat dobladi, e sustot cau díder quan gesses dera sala qu'era fotografia ère plan bona, eth guidon ben trabalhat mès un shinhau escàs de recorsi cinematografics, es efèctes especiaus insuficients e era banda sonora fòrça atractiu. Non mos podem pas desbrembar de comentar qu'eth

trabalh dramatic dera actritz segondària, plan coneishuda pera sua interpretacion en *Nosaipasqué* de Fassbinder, a estat plan bona sustot enes plans cuerti e enes escenes entrelaçades.

Eth tèma cinema ja l'è fòrça solucionat; eth problema l'auré quan parlam de television pr'amor que non ei pas ben vist guardar era tele. Es mès gosaradi ne diden era 'caisha pèga', d'auti era 'petita pantalha', mès toti coïncidissen a díder qu'ei un aparell 'alienant' (era paraula ei polida) e que non se pòt véder absolutament arren de çò que hèn, exceptadi es informatius (açò tostemp quede ben) e es documentaus des *bestioles* marines suabaquatices e *llefiscoses* de quinsevolh estranh e aluenhat cornèr deth planeta. Un dia gosè díder que m'agradeua eth fòtbot, donques ben,

tanpòc non ei bon, tanpòc non pogui veir eth fòtbot. Darrèrament ei permetut véder eth CQC (*Caiga Quien Caiga*) ja qu'ei un 'programa de culte' e açò ja està mielhor; çò de domatge ei que de tant senté-ne a parlar, a jo ja non m'agrade.

Totun, creigui que me costarà limpiar era mia imatge e semblar un autentic intellectuau, basicament perque a jo m'agraden es pellicules en colors e qu'acaben ben. Que i haram, sò de pagès e me semble rebrembar auer liejut a quauque omenot der Empordan que de tot aquerò ne didie 'colhonades'.


Non sai pas s'èrre un bon escrivian mès auie rason.

Miquel Campà

## ES PUNTS PRINCIPAUSS DERA PREPAUSTA ALEMANHA SUS UA SOLUCION POLITICA ENTÀ KOSÒVO

Ara seguida vos hêm a conéisher es punts principaus dera prepausta presentada per Alemanha deuant des líders europeus entà arribar a ua solucion pacifica deth conflicte en Kosòvo. Ua condicion essenciau dera prepausta ei que sigue refrendada per ua resolucion deth Conselh de Seguretat des Nacions Unides, e que sigue amiada peth secretari general, Kofi Annan.

- Retirada de totes es forces militares, policiaus e paramilitares iugoslaves en Kosòvo. S'es forces comencen era retirada, cèssen es bombardegi entà 24 ores; s'era retirada se complís en un plaç acordat, es atacs cèssen definitiuament.
- Compromís simultanèu der Exercit entara Liberacion de Kosòvo de detier totes es ostilitats e non cambiar es sòns plaçaments. Er ELK aurà de depausar es armes tan lèu qu'ua fòrça internacionau de patz prengue eth contròle de Kosòvo.
- Abantes der ingrèss dera fòrça internacionau de patz, auançades des forces de patz dera ONU an d'ingressar rapidament en Kosòvo de forma parallèla ara retirada sèrbia.
- Creacion d'ua fòrça internacionau de patz jos es auspiciis dera ONU. [Diuèrsi líders occidentaus an conselhat era incorporation de Rússia tad aguesta fòrça, mès tanben an reclamat que se la mantiengue jos eth comando dera OTAN, maugrat que Moscò non apertien ara aliança].
- Entornada des refugiadi, reconstrucción e reabilitacion.
- Installacion d'ua administracion provisionau en Kosòvo emparada pera ONU enquia que s'artenhe un apraiament politic.



AGUEST EI UN ESPACI A ON I PÒT AUER ETH SÒN ANONCI. TRUCATZ-MOS E  
MOS L'ENCOMANATZ, NOSATI LI HARAM ERA COMPOSICION GRAFICA, ERA  
TRADUCCION E TOT AQUERÒ QUE CALGUE, PETH MADEISH PRÈTZ.  
CADA MODUL (6,8 cm x 5 cm) A UN PRÈTZ DE 3.000 PESETES MÈS IVA.  
TELEFON 973 64 17 72

Edite ETH DIARI  
Família Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:  
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)  
Carrer Doctor Manel Vidal  
locau num 5  
(Darrer edifici/ Ath cant der Espitau)  
25530 Viella-Val d'Aran  
Telefon: 973641772  
Fax: 973640871  
E-mail vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Company.  
e-mail: jrc@apdo.com

Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.

Equip de correctors: Pilar Barès e Xavier Gutierrez.

Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.

Impression: Xerox's Document Center 220 ST d'ETH DIARI  
en Viella. Tirada: 1000 exemplars.

## ETH DIARI

### HUELHETON DE SOSCRIPCION

NÒM E COGNÒMS \_\_\_\_\_

DOMICILI \_\_\_\_\_

CP \_\_\_\_\_ POBLACION \_\_\_\_\_

Senhalatz tamb ua ( x ) era modalitat de pagament que vos estimatz:

Recepbut per banc o Caisha d'estauvis

Chèc adjunt

Banc / Caisha \_\_\_\_\_

Domicili dera agència \_\_\_\_\_

FAX: 973 64 08 71

Telefon 973 641772

ADREÇA : Carrer Doctor Manel Vidal. Locau 5, darrèr der edifici.  
25530 VIELHA

FAX \_\_\_\_\_ TELEFON \_\_\_\_\_  
PAÍS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

Còdi Banc

Còdi Agénc

D.C.

Num. compde o libreta

— / — / —

\_\_\_\_\_

Signatura

Prètz: 19.720 ptes IVA includit.

Includís: Soscripcion annau (diàri , mès 5 especiaus).

Distribucion en casa o recuelluda en quiòsc.

Dehòra dera Val d'Aran

Enviament per corréu: 7.400 ptes.